

XE 10495/8

**PRIX : 25 Centimes.**

# 40 MESTIERS

ET

## 50 MALHURS

POÉSIO PROUVENÇALO.

Par LUC GUILLAUME.



Messies, se dins meis vers si ffoo tapa lou nas,  
Es que si fach d'effet que din lou parla gras ;  
Maï va sabiou avant. Quan aï fach la riseilho  
Que me la merdo , vhuï , si fach ges de merveilho.

Messies , sé parmi vous l'aviet de maquignoun ,  
Mi vendriou coum'un aï de ce qu'ai lou guignoun.  
La huie jour que ffoo ren, soourias pas quooqué plaço ?  
A l'oustaou mouté siou ffoo que bruli paillasso ;  
Pourrias pas m'enbooucha , eissi din lou quartier ,  
Siou capable à vou fairé quarante-cinq mestier ,  
Vous farai lou tailleur, vo garçoun de gargoto ,  
Lou bédò, l'escrivan , vous cierarai leis boto ,  
Vous farai lou maçon , carafa , ménusier ,  
Et pui siou deis flambeau per pasta lou mortier.  
Vous farai de taceou per gari leis catarrhi ,  
Fabriquarai , se ffoo, de pouisoun per leis garri.



**PRIX : 25 Centimes.**

# 40 MESTIERS

ET

# 50 MALHURS

POÉSIO PROUVENÇALO,

Par LUC GUILLAUME.



Messies, se dins meis vers si ffoo tapa lou nas,  
Es que si fach d'effet que din lou parla gras ;  
Maï va sabiou avant. Quan aï fach la riseilho  
Que me la merdo , vhuï , si fach ges de merveilho.

Messies , sé parmi vous l'aviet de maquignoun ,  
Mi vendriou coum'un aï de ce qu'ai lou guignoun.  
La huie jour que ffoo ren, soourias pas quooqué plaço ?  
A l'oustaou mounté siou ffoo que bruli paillasso ;  
Pourrias pas m'enbooucha , eissi din lou quartier ,  
Siou capable à vou fairé quarante-cinq mestier ,  
Vous farai lou tailleur, vo garçoun de gargoto ,  
Lou bédo, l'escrivan , vous cierarai leis boto ,  
Vous farai lou maçoun , carafa , ménusier ,  
Et pui siou deis flambeou per pasta lou mortier.  
Vous farai de taceou per gari leis catarrhi ,  
Fabriquerai, se ffoo, de pouisoun per leis garri.

Per tua punaiso et puou , vous farai leis enguen  
Et l'estanailho en man dérabarai leis den.  
Enfin , siou accompli su touti leis partido ;  
Ai jusquo lou talen de faire d'escarpido.  
D'allumetto , vendrai ; cridi peu de lapia ;  
Fregirai de rampoou, gounflari de boudin.  
Mi prengues pas, Messiés, per une testo lourdo ,  
Ai lou talen pounchu tout coumo uno cougourdo  
Et vous nen diou pas mai se poudes m'enbooucha  
leou , en ges de mestiers mi veires empacha.  
Trouvares de talen ana din ma cervello ,  
En mi loutan noourés la provo la pu bello.  
Aro, escoutas tout, et n'en soungéas ben maï ,  
Sieou segu que pensas , Messiés, que sieou un aï.  
Dirés , tant de mestiers et siés din la débino ,  
Siés dounc pas un ouvrier et siés qu'uno machino.  
Vous vay pas dich, Messiés, que sieou toujours fava ,  
Et avant m'en ana voueli vous va prouva.  
S'ai agu de malhur , se sabias meis affaire ,  
Sun coou va sooures tout segu dires pécaire.  
Tenes l'ouura siei mex, qu'à Menpenti , un matin ,  
Mi logui en passant , per fa la casso eis chin.  
Aqui mi siou manqua, ai pas fach moun servici ;  
Mai, fouou ben pardouna , quan sias enca nouvici.  
Per aco mi disien qu'eri qu'un animaou.  
Diguas ? es que n'ai l'er ensin , senso mouraou ?  
Ce qu'a fa moun malhur : uno chino enrageado  
Mi derabet lou nas ren que d'uno goulado.  
Tenes mi vias de luench , sieou ben pouli garçon ,  
De prochi se mi vias sieou un nas de cartoun.  
D'aquito siou louga din leis Ooutourita  
Qu'es aquito, Messiés, qu'ai manqua li peta.  
Fasieou lou poustilloun, menavi leis vouaturo  
Mounte vugeoun dedin touti leis counfituro.  
Aqui se m'avias vis enpegua ouu din-dan ,  
Vous fasiou marcha co pire qu'un sacristan.

Et per vugea leis pots, temouin leis domestiquo ,  
N'en visias pas un brin oou tour dé la bariquo.  
Et quan l'avieou vugea li disieou : Regardez  
Que si n'est pas luisant tant li passi lou dez.  
Et quan visieou de luench un pot que s'avançavo ,  
Sabieou eme lou nas despui quouro datavo.  
Qu a fach moun malhur : la carrière d'Ooubagno ,  
Ren que de li pensa , ve , mi pren may la lagno.  
La barriquo ero pleino, et lou muou encala ,  
Sabiou plus coumo faire, m'aneri apountela  
De darnier oou mitan, me l'espalo et la testo ,  
Creberi pas lou found, par accompli la festo !  
Eri casi oou d'haou tout prochi lou cantoun ,  
La saouço m'enbalet d'aqui jusqu'à Vacoun.  
Figuras-vous, Messiés , sai pres une estubado ,  
Ooussi es ben esta ma derniero journado.  
D'aquito mi lougueri, per garçon an'un pati ;  
Sigueri deis flambeou, creses pas que mi flati.  
Demanda se pas leou trouveri la tatiquo.  
Doou premié jour déjà counouissieou leis pratiquo.  
Quan intravo coouqu'un que vouliet mi pagua  
Li disieou : de retour, suncoou ooures cagua.  
Lou pinceou à la man fasieou d'apres naturo  
Coumo leis perruque sabounoun la figuro.  
Et quan l'aviet coouqu'un , qu'aviet besoun de ieou  
Ah ! mi visias leou courre lou papier, lou pinceou !  
Et quan ero troou dur per pas frota un houro  
L'anavi eme leis den, deraba leis petouro.  
Eh ben ! vias, moougra co ai agu doou guignoun.  
Uno damo venguet per mi louga un chambroun.  
Aquello creses-vo , quoique siegue troou fouarto :  
La damo en rintran fet que poussa la pouarto.  
Su lou coou ven un homme eme leis brailho en man ,  
En creidan : vite , vite, qu'ai pres un lavemen.  
Et puis tout en mi dian cagui din meis culoto ,  
Intro din lou chambroun de la damo à capoto.

Parei que lou bouilhoun fasiet revoulutien :  
Intro , et si viret , senso faire attentien.  
Destapet soun petouar et pui coumo uno flammo ,  
Lachet lou lavamen dessus la paouro damo.  
A quello sus lou coou, creidet eme pegin :  
Vous me caguez dessus, vias pas que sieou dedin.  
Coumo v'entendiet pas, la damo eme coulero  
Li creido eme furour : Allez cagner en galero.  
Quan ti viguet la damo aguantet leou l'escart.  
Anas, per si sououva, faguet pas de retard.  
La damo qu'aviet lus d'estre ben poumadado ,  
Pensas se jouviscié de si veire emmerdado.  
Mi dich : — Vous payerez mes bons habillements.  
— Li dieou coment faut faire, moi qui n'ai zé d'arzent.  
Si tapavo lou nas en si vian parfumado.  
Ma fé de diou disiet la galino bagnado :  
— Ça me regarde pas s'avias fach attention.  
Mountes lou commissaire, qu'on vous mette en prison.  
Ai dich , souncoou la vian eme tant de merdasso ,  
Diran qué tu as tort ; quitteri leou ma plaço.  
Vaqui perque, Messiés, ai pa may de bouenhur ;  
Vias Quaranto Mestiers , ai Cinquanto Malhur.

FIN.



(Propriété de l'Auteur.)